



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**MOPHATO 12**

**SETSWANA PUO YA GAE (HL)**

**PAMPIRI YA NTLHA (P1)**

**NGWANAITSEELE 2010**

**MEMORANTAMO**

**MADUO: 70**

**Memorantamo o, o na le ditsebe di le 4.**

**KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO****POTSO 1**

- 1.1 1.1.1 Setso sa Maaforika/ Setso sa Batswana/ Setso. (1)
- 1.1.2 Puo ya Seesimane/ Sejatlhapi. (2)
- 1.1.3 Re ka di somarela ka go rata moaparo, dijo, le puo ya rona(setso). (2)
- 1.1.4 Serampheetšhane, Tshenga, Motlokolo, Seope, makgabe.  
(Di le pedi fela) (2)
- 1.1.5 Ee – gonne ke dijo tse di itekanetseng tse di sa tlhakanngwang le  
dikhemikhale. (2)  
Nnyaa – Ga di a tlamamisiwa go ya ka bonetetshi.  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 1.1.6 Ee – gonne a naya keletso ya thobalano, mme nako ya go dira jalo  
e ise e fitlhe. (2)  
Nnyaya – Mae a na le dikotla tse di agang mmele.  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 1.1.7 Bojalwa jwa setso bo dirilwe ka ditswammung (dimela), fa jwa  
sekgoa bo tlhakantswe le dikhemikhale. (2)
- 1.1.8 Ee – Gompieno go nyalwa ka lesira la sekgoa (e seng lemipi). (2)  
Nnyaa – Ga go supe fa o rata setso sa gago.
- 1.2 1.2.1 Ditokelo – Ditshwanelo. (1)  
Dipasa – Makwaloitshupo.
- 1.2.2 Basadi ba, ba ne ba ngongoregela ditshwanelo tsa basadi/tsa  
botho/ Go rwala dipasa/ Go re ga ba reediwa. (2)
- 1.2.3 Ee- gonne ba na le ditshwanelo tsa botho jaaaka mongwe le  
mongwe. (2)  
Nnyaya- dikgotlhang/go sa dumelane ka sengwe go ka rarabololwa  
ka go buisana.  
Go gwanta/ go botologa.
- 1.2.4 Nnyaya- batho botlhe ba ba nang le dingwaga di le  
lesomeleborataro le go feta ba tshwanetse go nna le  
lokwaloitshupo/ le banna. (2)
- 1.2.5 Ke ka ntlha ya gore ka Puso ya maloba, makwaloitshupo a ne a  
tsholwa fela ke Bathobantsho. (2)  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di sekasekwe)

- 1.2.6 Batho ba ba neng ba sa tshole makwaloitshupo, mo pusong ya tlhaolele, ba ne ba romelwa kgolegelong/ba ne ba tshwarwa ka e ne e le tlolomolao. (2)
- 1.2.7 Go itshupa gore o mang/gore a o moagi wa Aforikaborwa kgotsa nnyaya jaaka go fitlhelwa Batswantle ba ba seng mo molaong mo nageng ya rona/ Go laola mesepele ya bathobantsho. (2)
- 1.2.8 Ee - gompieno go na le tekatekano ya banna le basadi/Nnyaya - kopo ya basadi ba ba ipelaetsang mo setshwantshong ga e a ka ya sekegelwa tsebe gonne makwaloitshupo a santse a tsholwa le gompieno. (2)

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30**

## **KAROLO YA B: TSHOSOBANYO**

### **POTSO 2**

Aforikaborwa pele ga ngwaga wa 1994 e ne e se puso ya motlhakanelwa. Mo dingwageng tse, go ne go rena kgatelelo. Basweu ba ne ba ikabela lefatshe le dikungo tsotlhe. Basweu ba santse ba laola leruo le fa puso e laolwa ke Bantsho. Bontsi bo santse bo dila le go tlhoka ditiro. Puso e leka go siamisa maemo a bohumanegi ka go abela bagolo madi a botsofe. E leka go tlhola ditiro, go rotloetsa dikgwebopotlana le go lemosa bašwa thuto. Melao e e thibelang pelegi le yona e tshwanetse go tlhongwa.

Diteng : (7)  
Puo : (3)  
[10]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10**

## **KAROLO YA C: TIRISO YA PUO**

### **POTSO 3**

- 3.1 3.1.1 (a) Ena o tshameka kgwele ya dinao. (1)  
(b) Morutabana o itaya ena. (1)
- 3.1.2 (a) E meraro – Mesese ele e meraro e rokegile ka go tshwana. (2)  
(b) E khutshwane – Rre o lwetse nako e khutshwane a bo a ithobalela. (2)  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko.)
- 3.1.3 (a) Bana ba ne ba ikela gosele mme ba se ka ba ya kwa ba romilweng gona. (1)  
Madi a beilwe golo gongwe kwa go itseng bathapi fela./ Ka (1)  
(b) gongwe o roma nna. (1)  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko.)

- 3.1.4 Obakeng o letse mo gae mo mafelong a beke e.  
Rre o tsoga mo mosong go ya tirong.  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko.) (2)
- 3.1.5 (a) Go tlogela go leba (šeba) motho/Go sa lebe motho. (1)  
(b) Go batla go lela. (1)
- 3.1.6 Bana ba tshipa ba tsaya mmila o le mongwe, fa ba kgaogana dira tsa mogotlha. (1)
- 3.2 3.2.1 (a) Botlhofo/bonolo/ bobebe. (1)  
(b) Swabisa. (1)
- 3.2.2 (a) Le tlhalosa mokgwa o tiro e diragalang ka yona. (1)  
(b) Le tlhalosa lefelo le tiro e diragalelang mo go lona. (1)
- 3.2.3 Go tsere/tseile lebaka la dingwaga di le dintsi pele kankere e itlhagisa. (1)
- 3.2.4 (a) Ke tla nna le ena mo ntlong ya me/Ngwana o nna mo setilong/Nna le mme re tla tsamaya mmogo/Nna ya Madibogo e kgobokane kwa kgotleng. Ke nna ke ipotsa. (1)  
(b) Ga ke rate setlha sa mariga/Borokgwe bo setlha ngwana dirope. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko.) (1)  
**[20]**

**POTSO 4**

- 4.1 Nnyaya – O ka tshwarwa ke bolwetse jwa mafatlha/Kankere/O ka tshwaetsa batho ba ba gaufi le wena. (2)
- 4.2 E tlhatloga ngwaga le ngwaga maikaelelo e le go fokotsa le go leka go tlogedisa batho motsoko. (2)
- 4.3 Mosola wa sejanaga se ke go rwala balwetse go ba isa kwa bookelong/Go neela balwetse thuso ya potlako. (2)
- 4.4 Go mo romela kwa Lefapheng la tsa Boitekanelo/Go mo rotloetsa go tlogela go goga. (dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko). (2)
- 4.5 Ditshipi tsa go tlhatlhoba/ o tlhatlhobo molwetse. (2)  
**[10]**

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 30**  
**PALOGOTLHE: 70**